


1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																					
A	B	C	D	E	F	G	H																																																																																																					
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NO.</th><th>PART NUMBER</th><th>DESCRIPTION</th><th>QTY.</th><th>Weight</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>UG600D-64</td><td>TOP ASSEMBLY</td><td>1</td><td>101.85</td></tr> <tr> <td>2</td><td>UG600D-63</td><td>UG600D GRAB LH</td><td>1</td><td>137.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>UG600D-62</td><td>UG600D GRAB RH</td><td>1</td><td>133.26</td></tr> <tr> <td>4</td><td>UG600-2</td><td>MOTOR MOUNTING ASSEMBLY</td><td>1</td><td>225.34</td></tr> <tr> <td>5</td><td>UG600D-27</td><td>PIN</td><td>2</td><td>5.48</td></tr> <tr> <td>6</td><td>UG600D-66</td><td>CONNECTING LINK</td><td>2</td><td>8.47</td></tr> <tr> <td>7</td><td>UG600D-28</td><td>GRAB MOUNTING PIN</td><td>4</td><td>2.77</td></tr> <tr> <td>8</td><td>8050168</td><td>CYLINDER ASSEMBLY</td><td>1</td><td>25.02</td></tr> <tr> <td>9</td><td>UG600-75</td><td>M16 FLAT WASHER</td><td>19</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>10</td><td>UG600-76</td><td>M16x55 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9</td><td>10</td><td>0.13</td></tr> <tr> <td>11</td><td>UG600-77</td><td>M16 HEX NUT ZINC COATED GR10.9</td><td>9</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>12</td><td>UG500-63</td><td>M16 Plated Washer</td><td>28</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>13</td><td>UG600-78</td><td>TOP BOLT</td><td>28</td><td>0.02</td></tr> <tr> <td>14</td><td>UG600-79</td><td>M6X20 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9</td><td>4</td><td>0.01</td></tr> <tr> <td>15</td><td>UG600-80</td><td>M6 FLAT WASHER</td><td>4</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>16</td><td>UG600-81</td><td>M8 SPLIT WASHER</td><td>4</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>17</td><td>UG600D-39</td><td>PIN END CAP</td><td>4</td><td>0.24</td></tr> <tr> <td>18</td><td>UG600D-41</td><td>PIN END CAP</td><td>3</td><td>0.18</td></tr> <tr> <td>19</td><td>UG600D-42</td><td>PIN</td><td>1</td><td>5.41</td></tr> </tbody> </table>	ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	Weight	1	UG600D-64	TOP ASSEMBLY	1	101.85	2	UG600D-63	UG600D GRAB LH	1	137.32	3	UG600D-62	UG600D GRAB RH	1	133.26	4	UG600-2	MOTOR MOUNTING ASSEMBLY	1	225.34	5	UG600D-27	PIN	2	5.48	6	UG600D-66	CONNECTING LINK	2	8.47	7	UG600D-28	GRAB MOUNTING PIN	4	2.77	8	8050168	CYLINDER ASSEMBLY	1	25.02	9	UG600-75	M16 FLAT WASHER	19	0.01	10	UG600-76	M16x55 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9	10	0.13	11	UG600-77	M16 HEX NUT ZINC COATED GR10.9	9	0.05	12	UG500-63	M16 Plated Washer	28	0.00	13	UG600-78	TOP BOLT	28	0.02	14	UG600-79	M6X20 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9	4	0.01	15	UG600-80	M6 FLAT WASHER	4	0.00	16	UG600-81	M8 SPLIT WASHER	4	0.00	17	UG600D-39	PIN END CAP	4	0.24	18	UG600D-41	PIN END CAP	3	0.18	19	UG600D-42	PIN	1	5.41			
ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.	Weight																																																																																																								
1	UG600D-64	TOP ASSEMBLY	1	101.85																																																																																																								
2	UG600D-63	UG600D GRAB LH	1	137.32																																																																																																								
3	UG600D-62	UG600D GRAB RH	1	133.26																																																																																																								
4	UG600-2	MOTOR MOUNTING ASSEMBLY	1	225.34																																																																																																								
5	UG600D-27	PIN	2	5.48																																																																																																								
6	UG600D-66	CONNECTING LINK	2	8.47																																																																																																								
7	UG600D-28	GRAB MOUNTING PIN	4	2.77																																																																																																								
8	8050168	CYLINDER ASSEMBLY	1	25.02																																																																																																								
9	UG600-75	M16 FLAT WASHER	19	0.01																																																																																																								
10	UG600-76	M16x55 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9	10	0.13																																																																																																								
11	UG600-77	M16 HEX NUT ZINC COATED GR10.9	9	0.05																																																																																																								
12	UG500-63	M16 Plated Washer	28	0.00																																																																																																								
13	UG600-78	TOP BOLT	28	0.02																																																																																																								
14	UG600-79	M6X20 HEX BOLT ZINC COATED GR10.9	4	0.01																																																																																																								
15	UG600-80	M6 FLAT WASHER	4	0.00																																																																																																								
16	UG600-81	M8 SPLIT WASHER	4	0.00																																																																																																								
17	UG600D-39	PIN END CAP	4	0.24																																																																																																								
18	UG600D-41	PIN END CAP	3	0.18																																																																																																								
19	UG600D-42	PIN	1	5.41																																																																																																								
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2">MACHINING TOLERANCES:</td> <td colspan="2">FABRICATION TOLERANCES:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td><td>±0.50mm</td> <td colspan="2">LINEAR DIMENSIONS 0 to 500mm ±0.5mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0.00mm</td><td>±0.30mm</td> <td colspan="2">LINEAR DIMENSIONS 501mm to 1500mm ±1.0mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0.00mm</td><td>±0.20mm</td> <td colspan="2">LINEAR DIMENSIONS > 1501mm TO BE WITHIN ±2.0mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0.000mm</td><td>±0.10mm</td> <td colspan="2">ANGULAR ±0.5mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ANGULAR:</td><td>±0.50</td> <td colspan="2">PLATE THICKNESS & SECTION SIZE TO BE WITHIN NORMAL AS1365 TOLERANCES U.O.N.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SURFACE FINISH Ra 3.2 MICRO mm U.N.O.</td><td></td> <td colspan="2">WELDING SYMBOLS AND WELDING ACCORDING TO AS 1554.1:2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>BREAK ALL SHARP CORNERS TO 0.2-0.4x45°</td><td></td> <td colspan="2">ALL WELD SIZES ARE FINAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ALL DIMENSIONS ARE IN MM.</td><td></td> <td colspan="2">ALL INSPECTIONS TO BE VISUAL & DIMENSIONAL U.O.N.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>TIGHTENING TORQUES ACCORDING TO EG-002- U.O.N.</td><td></td> <td colspan="2">SURFACE PROTECTION AS PER PROJECT SPECIFICATION</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TITLE:</td> <td colspan="2">UG600D GRAB</td> <td colspan="2">DO NOT SCALE DRAWING IF IN DOUBT, ASK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DRW BY</td> <td>HK</td> <td>28/11/2025</td> <td colspan="2">SCALE: 1:20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CKD & APP BY</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DWG No.</td> <td colspan="2">UG600D-65</td> <td>MAT'L : REFER BOM</td> <td>WEIGHT (KGS): 671.20</td> </tr> <tr> <td colspan="6">This design or drawing is the property of ULK and must not be used, reproduced, copied or disclosed wholly or in part without the written permission of ULK. PROPRIETY, CONFIDENTIAL & COPYRIGHT ©</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SIZE : A4</td> <td colspan="2">SHEETS: 1 OF 2</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			MACHINING TOLERANCES:		FABRICATION TOLERANCES:				0	±0.50mm	LINEAR DIMENSIONS 0 to 500mm ±0.5mm				0.00mm	±0.30mm	LINEAR DIMENSIONS 501mm to 1500mm ±1.0mm				0.00mm	±0.20mm	LINEAR DIMENSIONS > 1501mm TO BE WITHIN ±2.0mm				0.000mm	±0.10mm	ANGULAR ±0.5mm				ANGULAR:	±0.50	PLATE THICKNESS & SECTION SIZE TO BE WITHIN NORMAL AS1365 TOLERANCES U.O.N.				SURFACE FINISH Ra 3.2 MICRO mm U.N.O.		WELDING SYMBOLS AND WELDING ACCORDING TO AS 1554.1:2014				BREAK ALL SHARP CORNERS TO 0.2-0.4x45°		ALL WELD SIZES ARE FINAL				ALL DIMENSIONS ARE IN MM.		ALL INSPECTIONS TO BE VISUAL & DIMENSIONAL U.O.N.				TIGHTENING TORQUES ACCORDING TO EG-002- U.O.N.		SURFACE PROTECTION AS PER PROJECT SPECIFICATION		TITLE:		UG600D GRAB		DO NOT SCALE DRAWING IF IN DOUBT, ASK		DRW BY		HK	28/11/2025	SCALE: 1:20		CKD & APP BY						DWG No.		UG600D-65		MAT'L : REFER BOM	WEIGHT (KGS): 671.20	This design or drawing is the property of ULK and must not be used, reproduced, copied or disclosed wholly or in part without the written permission of ULK. PROPRIETY, CONFIDENTIAL & COPYRIGHT ©						SIZE : A4		SHEETS: 1 OF 2										
		MACHINING TOLERANCES:		FABRICATION TOLERANCES:																																																																																																								
		0	±0.50mm	LINEAR DIMENSIONS 0 to 500mm ±0.5mm																																																																																																								
		0.00mm	±0.30mm	LINEAR DIMENSIONS 501mm to 1500mm ±1.0mm																																																																																																								
		0.00mm	±0.20mm	LINEAR DIMENSIONS > 1501mm TO BE WITHIN ±2.0mm																																																																																																								
		0.000mm	±0.10mm	ANGULAR ±0.5mm																																																																																																								
		ANGULAR:	±0.50	PLATE THICKNESS & SECTION SIZE TO BE WITHIN NORMAL AS1365 TOLERANCES U.O.N.																																																																																																								
		SURFACE FINISH Ra 3.2 MICRO mm U.N.O.		WELDING SYMBOLS AND WELDING ACCORDING TO AS 1554.1:2014																																																																																																								
		BREAK ALL SHARP CORNERS TO 0.2-0.4x45°		ALL WELD SIZES ARE FINAL																																																																																																								
		ALL DIMENSIONS ARE IN MM.		ALL INSPECTIONS TO BE VISUAL & DIMENSIONAL U.O.N.																																																																																																								
		TIGHTENING TORQUES ACCORDING TO EG-002- U.O.N.		SURFACE PROTECTION AS PER PROJECT SPECIFICATION																																																																																																								
TITLE:		UG600D GRAB		DO NOT SCALE DRAWING IF IN DOUBT, ASK																																																																																																								
DRW BY		HK	28/11/2025	SCALE: 1:20																																																																																																								
CKD & APP BY																																																																																																												
DWG No.		UG600D-65		MAT'L : REFER BOM	WEIGHT (KGS): 671.20																																																																																																							
This design or drawing is the property of ULK and must not be used, reproduced, copied or disclosed wholly or in part without the written permission of ULK. PROPRIETY, CONFIDENTIAL & COPYRIGHT ©																																																																																																												
SIZE : A4		SHEETS: 1 OF 2																																																																																																										
			<table border="1"> <tr> <td>XX</td> <td></td> <td></td> <td>XX</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZONE</td> <td>REV.</td> <td>DESCRIPTION</td> <td>CHANGE DOC.</td> <td>DATE</td> <td>APPROVED BY</td> </tr> </table>	XX			XX			ZONE	REV.	DESCRIPTION	CHANGE DOC.	DATE	APPROVED BY																																																																																													
XX			XX																																																																																																									
ZONE	REV.	DESCRIPTION	CHANGE DOC.	DATE	APPROVED BY																																																																																																							



			MACHINING TOLERANCES: 0 ±0.50mm 0.00mm ±0.30mm 0.00mm ±0.20mm 0.000mm ±0.10mm ANGULAR: SURFACE FINISH Ra 3.2 MICRO mm U.O.N. BREAK ALL SHARP CORNERS TO 0.2-0.4x45° ALL DIMENSIONS ARE IN MM. TIGHTENING TORQUES ACCORDING TO EG-002- U.O.N			FABRICATION TOLERANCES LINEAR DIMENSIONS 0 to 500mm ±0.5mm LINEAR DIMENSIONS 501mm to 1500mm ±1.0mm LINEAR DIMENSIONS > 1501mm TO BE WITHIN ±2.0mm ANGULAR ±0.5mm PLATE THICKNESS & SECTION SIZE TO BE WITHIN ±0.5mm NORMAL AS1365 TOLERANCES U.O.N. WELDING SYMBOLS AND WELDING ACCORDING TO AS 1554.1:2014 ALL WELD SIZES ARE FINAL ALL INSPECTIONS TO BE VISUAL & DIMENSIONAL U.O.N. SURFACE PROTECTION AS PER PROJECT SPECIFICATION		
			DRW BY	HK	28/11/2025	DWG No.	UG600D GRAB UG600D-65	
CKD & APP BY			DWG No.	MAT'L : REFER BOM	WEIGHT (KGS): 671.20			
This design or drawing is the property of ULK and must not be used, reproduced, copied or disclosed wholly or in part without the written permission of ULK. PROPRIETY, CONFIDENTIAL & COPYRIGHT ©						SIZE : A4	SHEETS: 2 OF 2	
XX		XX	XX	XX	XX			
ZONE	REV.	DESCRIPTION	CHANGE DOC.	DATE	APPROVED BY			